ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަމުގެ ނަން: ށ ، ރ އަދި ތ އަތޮޅުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް
ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓުން ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/09/2024

އިޢުލާން ނަންބަރު: FSM-ADV/2024/11

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2024

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ތާރީޚު: 16 ޖަނަވަރީ 2024
ޓެންޑަރ ނަމްބަރު: ITB/09/2024

1. މަސައްކަތުގެ ތަފާސީލު

1.1 މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ސ ، ރ އަދި ވ އަތޮޅުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ފަރާތެއް/ ފަރާތްތަކެއް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމެކެވެ.

2. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތައް

2.1 މި ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

2.1.1 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތައް

2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް

2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް

2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޙު އެތެރެކަން ވިޔާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް، ނުވަތަ މިފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ފަރާތަކަށް، މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ އުގަނދެއްވެސް މިބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގު

3·1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

4. ބީލަމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

4·1 ބީލަންވެރިން، ބީލަމާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖެއްސަވާފައިވާ ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

4·1·2 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ޝީޓާއެކު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

4·1·3 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

4·1·4 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

4·1·5 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކޮންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް

4·1·6 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް

4·1·7 އަމިއްލަ ފަރުދުންނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ

4·1·8 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި، ތެޔޮ އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ (ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގެން ވާނެ)

4·1·9 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފޮޓޯއާއި، އެއްގަމުގައި ހަދާފައިވާ ތެޔޮ ގުދަންކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއް ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ، ތެޔޮ ގުދަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަދި އެތަނަކާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

4·1·10 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ނުވަތަ ގުދަން ކުރާ ތަނަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް/ތަނެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައި ދޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ.

މިގޮތުން ކުއްޔަށް އެއް އުފެއްދުމެއް/ތަކެއް ދޭ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ، އެ ދުވަހާއްގެ ވެސް ބީލަން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.11 މި މައުލޫމާތުތަކަށް ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލްސްޕެކް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާތިލުކުރުން

5.1 ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

5.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި (5.1 ގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

5.3 މި އިޢުލާނު ތަކުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.5 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭ ބީލަމެއް ނަމަ، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

5.6 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަމަށް ލިބޭ ސައްޙަ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 03 (ތިނެއް) ހަމަނުވާ ނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

5.7 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

6. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރެއްވުމާ ކަންތައްތައް

6.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ޖީބުން ބަލަހައްޓަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ.

6.2 އަދި ބީލަމުގެ ނަމާއި، ރިފަރެންސް ނަންބަރު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

6.3 ބިޑުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

6.4 ބިޑުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ހުށަހަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

6.5 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ ބިޑެކެވެ.

6.6 ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަތޮޅުތަކަށް ތެޔޮ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމަށް ގެންގުޅޭން ގޮތުގެ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. (އެއީ ކ. ފުނަދޫއިން ނަގައިގެންކަން ނޫނީ އަތޮޅުގައި ފޯއިމުކޮންފަހިވާ ގުދަންކޮށާ ތަނަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެނެވަރ ކުރުމުން އެތަނުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށް ރަށަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާގޮތަށް / މިގޮތުން ޚަރަދުކުރާވާނީ މިގެން އެއީ ގޮތެވެ.

- އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފޯއިމުކޮންފަހިވާ ސްޓޮރޭޖަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ތެޔޮ ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ އެންމެ ގިނަވެގެން މަހަކު 2 ދަތުރެވެ. ބޯ ކާރިސާއެއް ކުރިމަގާ ފަރާތުން ކޮންމެ ދަތުރަކުގެ ވެސް 5 ދުވަސް ކުރިން ނޮޓިފިކޭޝަން/އަންގަން ވާނެއެވެ.

6.7 ދޯނިތަކަށް ބޭ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން، ބޭ އިންޝުއަރެންސް މަސްރަފުގައި، އަތޮޅުތަކުން ތެޔޮ ގެނަވަރ ކުރައްވާދޭތަން ބޭ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގަށް ބޮޑުވާނީ ސީދާ އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މިއަދަދަށް ހަމަޔަކީ އިންޝުއަރަންސްގެ ބޮޑުމިން އިތުރު ކުރެވޭ އަދަދުކަމެވެ. ބިޑަށް އެވޭ ކުރާވާ ފަރާތާއި އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ ބިޑަށް ހުށަހެޅުއްވާ އަގެއްގެ.

ނ އަތޮޅު	50 މާއިލް
ރ އަތޮޅު	50 މާއިލް
ށ އަތޮޅު	55 މާއިލް

6.8 ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ވާންވާނީ، ޓީޖީއެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ގެންގޮސްދޭނެ ނާލުގެ އަގު ކަމުގައެވެ. (FREIGHT CHARGE)

6.9 މިބިޑުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ތެލަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގެނެވޭނެ ތެޔޮ ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

އެގްރީމަންޓް ފުރަތަމަ ސަޕްލިމަންޓަރީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ގަނޑަ ތާރީ ކުރުގައި ވާންވާނެއެވެ. (އޭގެ ފަހުން ރިޕްލޭސް ކުރާގޮތަށް)

އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ބިޑުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވާ ފަރާތުން، ފިއުލް ސަޕްލައިސް ލިމިޓެޑާ، އެހެން ފަރާތަކުން ތެޔޮ ނުގަންނާނެކަމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ.

6.10 ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ކޮންމެ 3 މަހަކުން، މިއެއްބަސްވުމުގައި ބްރެންޓްގައިވާ އަގު މުރާޖަޢާކޮށް، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

6.11 ބިޑަށް އެޕްލައި ކުރުމުގައި، އެއް ފަރާތަކަށް އެކަށީގެން ކަސްޓަމަރުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުގެ އޮފީހުގައި ޓީބީ ޑިސްޕެންސަރާއި، ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓު ފަހަރު އަދި އެކަމުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާނެއެވެ.

6.12 ޕޭސަލް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކާއި، އެލޮކޭޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ޢަދަދު، މިޝީންގައި އެކު އެއްކުރުމަށް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. (މަހެއްގެ މައްޗަށް ސަޕްލައި ކުރަން ބޭނުން ޢަދަދު ދުވަހު/މަހު ވެލާ އެކަރީގެންވާ ކަމަށެވެ.)

6.13 ބިޑަށް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ޒުރުމަތުގެ ޕާރފޯމަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.14 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމުމުން ޕާފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ހަދައި، އެ އިވެލުއޭޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.15 ބިޑަށް އެޕްލައި ކުރުމުގައި، ބިޑުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ (ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުފަހަރާއި، އެކަމުގައި ތެޔޮ ރައްކާ ކުރާ ތަންތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އަދި ލޮކޭޝަން) ސަބްމިޓްކުރަން ބަލާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެދިއްޖެނަމަ، އެމަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

މައުލޫމާތެއް ދޭން އިއުލާނާއި ކޮންފިޑެންސަ، އެ ބިޑަކުން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.16 މިބިޑުގެ ދަށުން ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރައްވަން ޖެހޭނީ، އަރަށެއްގެ ފުރަތަ އިންޖީނުގެ ޓޭންކާއި ހަމައަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ދަތުރުފަތުރާއި، ލޭބަރ ހަރަދާ ބިޑަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުން ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކެވެ. (އިތުރު މައުލޫމާތު، މިއާއިއެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ ޝީޓްގައި)

6.17 ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، ބިޑު އެފަދަ ކުރުވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކަށް އެއްބަސްވެގެން ދަރަނި ހަލާސް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ފުރުމުގައެވެ.

6.18 އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހުވެސް، ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއް އުނިކޮށް ނުވަތަ އިތުރު ރަށެއް އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.19 ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނަ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

6.20 ބިޑްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބިޑަށް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭނެއެވެ.

7. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

7.1 ބިޑަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިރު 10،000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

7.2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ.

7.3 ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވަން އިއުތިރާޒު ކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ނެގޭނެއެވެ.

7.4 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީއެއްގެ ލިޔުމެކެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm·mv

7.5 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ފޯމެޓް މި ސްޕެޝަލް އެނެކްސް 3 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

7.6 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން، އޮޕަރޭޝަނަލް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

8. ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

8.1 މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން tenders@fsm·mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

1. ބިޑަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބިޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ފަރާތް އަދި މަޤާމް
4. ބިޑުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބިޑުގެ ނަން

8.2 ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތެއްނުވާނެއެވެ.

9. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

9.1 މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރާފަރާތާ ބޭނުންވާނަމަ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބާއްވާކަމަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

10. ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން

10.1 ބިޑު ހުށަހެޅުއްވާނީ، 23 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fsm·mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

10.2 ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބިޑެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

10.3 އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބިޑެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

11. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާރކްސްތައް

11.1 ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

11.2 ފާއިތުވެދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެފް އެސް އެމްގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11.3 އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތަކާއި މާރކްސް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު	70% މާރކްސް (އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް)

ސްޓޯރޭޖާއި ކެޕޭސިޓީ (ޖުމްލަ 25% މާރކްސް)

	ފުރަތަމަ އިން ޑެލިވަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް	އަތޮޅުން ޑެލިވަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް
ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް	10% މާރކްސް • 20،000 ލީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުގެ އުޅަނދުތައް ނުވަތަ މަދުވެގެން 2 އުޅަނދު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 1 އުޅަނދަކީ ފުރަތަމައިން ތެޔޮ ނެގުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް ފުރިހަމަވާފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.*	

	• 2 އަހަރުދު އޮންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 10% މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ	
އަހަރުދުވަހުގެ ޖުމުލަ ސަޕްލައިންގ ކެޕޭސިޓީ	15% މާރކްސް • ޖުމުލަ ސަޕްލައިންގ ކެޕޭސިޓީ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް • މިގޮތުން މާރކްސް ދިނުމުގައި އަހަރުދުއްގެ އެންމެ ބޮޑު ކެޕޭސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ 300،000 ލީޓަރެވެ.	
އެއްގަމުގައި ލޯރީ ގުދަން ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		10% މާރކްސް • ލޯރީ ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި، ބަނދަރާއި ދެމެދު 300 ފޫޓަށްވުރެ ދުރު ނޫންނަމަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ލޯރީ ފުރުކާނުދޭނެއެވެ. 300 ފޫޓަށްވުރެ ދުރުނަމަ، ގުދަނުން ހޮޅި ލައިން އެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ޖެހޭނީ، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.
އަތޮޅުތެރެއަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ		15% މާރކްސް • އަތޮޅުތެރެއަށް ލޯރީ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރައްވަމުން މަދުވެގެން 2 އަހަރުދު އޮންނަންވާނެއެވެ.

		• މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އެންމެ ގިނަ އުޅަނދު އޮންނަ ފަރާތަކަށް ގިނަ މާރކްސް ދޭ އުސޫލުންނެވެ.

މިބައިގެ ޖުމުލަ މާރކްސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 25% މާރކްސްއެވެ.

އޮފީސްއެއްގެ ކަސްޓަމަރުން ނަމަ	5% މާރކްސް • މިބައިގައި މާރކްސް ދެވޭނީ އޮފީސްއެއްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި، މުދުނުކަނޑާ ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް. • ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކޮށްދެވުނު މައްސަލައެއް ނުޖެހި، ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ހިސްޓްރީއެއް އޮތް ފަރާތަކަށްވެސް

- ކ.ފުނަދޫއިން ތެޔޮ ނަގަމުން އުޅަނދުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް މިޓެންޑަރާއި އެކު އެނެކްސް 3 ގެ ގޮތުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
- ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކާއި، ބަނދަރާއި ދުރުމިން 300 ފޫޓަށްވުރެ ދުރު ނޫންނަމަ، ފިއުލް ސަޕްލައިސްއިން ގުދަނާއި ހަމައަށް ތެޔޮ ޕްރޮވައިޑްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 300 ފޫޓަށްވުރެ ދުރުނަމަ، ގުދަނާ ހުރި ބައިން އެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ޖެހޭނީ، ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތުންނެވެ.
- ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކުގެ ޕައިޕްލައިނާއި "2 އިން ބޮޑު ނޭގަ ޕައިޕްލައިނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

12. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން

12.1 މި ބިޑާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ސުވާލު ފޮނުއްވުން ޢަރުޟު އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm.mv

12.2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 21 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04.00 އެވެ.

އެނެކްސް 1

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

ނަންބަރު	ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފްސީލު	ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
	ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް/ތަކެތި މަތީ، ނުވަތަ ނަމް ނަމަ ބީލަން ޝީޓު ކުރަންވާނެއެވެ.	
·1	ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް 1)	
·2	ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމުން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް 2)	
·3	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (އެނެކްސް 4 ގައި)	
·4	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
·5	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް	
·6	ބޭންކް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
·7	ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮރިޖިނަލް)	
·8	މެތޯ އުޖޫރާ އެގްރީމަންޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ	
·9	މެތޯ އުޖޫރުމަން ދިޔަވީ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
·10	ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް	
·11	ކަސްޓަމަރުންގެ ފީޑްބެކް، އެއްގަމުގައި ހަރަކާތް މެތޯ ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާ، އޮފީސް ކުރުމާއި ޗާޓް	
·12	މެތޯ ގުޅުން ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ	
·13	އޮފީހާއި ބަނދަރާއި ހުރި ދުރުމިން އަންގައިން ފަދަ ލިޔުމެއް	
·14	މެތޯ އުޖޫރާ އުޅެނީ ނުވަތަ ގުޅުން ކުރާ ތަނެއް ކުރިމަތިވާ އުޅެނީއެއް/ތަކެތި ނަމަ، ކުރުމަށް	
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބައިވެރިވި މީހާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދު ނަމަ، މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.	
·15	ގުޅުންގައި މެތޯ ރަސްމީ ކުރުމުގެ ކުރުވާ އެސްޓިމޭޓް ލިޔުމެއް (މެތޯ ގުޅުން ކުރުމުގެ ހުއްދައިން އެކަށީގެން	
·16	މެތޯ އުޖޫރާ އެކަށީގެންވާ އުޅުމާ ކުރުވާ އެސްޓިމޭޓް ލިޔުމެއް	
	ހުށަހަޅާއިރު ބައިވެރިވި މީހާ އިދާރާގެ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ބީލަން ކަންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް	
·17	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މި ލިސްޓްގައިވާ ތަރުތީބުން، ތަރުތީބު ކޮށްފައި	
·18	ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި	
·19	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފައިލް ނުވާނަމަ، ބައިންޑް ނުވަތަ ހިރަސް ކޮށްފައި	

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
20026
+9603336655
tenders@fsm.mv

ATOLL	ISLAND	CURRENT CONSUMPTION PER MONTH	TANK CAPACITY
N	Kendhikulhudhoo	95,000	44,000
N	Kudafari	46,000	30,220
N	Lhohi	50,000	8,963
N	Maafaru	58,000	20,624
N	Magoodhoo	20,000	29,500
N	Miladhoo	60,000	75,000
R	Angolhitheem	22,000	14,175
R	Maakurathu	39,000	28,500
R	Alifushi	150,000	142,500
R	Rasgetheem	35,000	18,500
R	Vaadhoo	30,000	12,000
R	Ungoofaaru	175,000	25,000
L	Isdhoo	64,000	10,000
L	Kalaidhoo	40,000	17,500
L	Dhabidhoo	48,000	12,172
L	Mundoo	14,400	16,500
L	Kunahandhoo	40,000	12,800
L	Hithadhoo	65,000	13,900
L	Maabaidhoo	50,000	13,800
L	Maamendhoo	75,000	3,400

އެނެކްސް 2

ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:	
1.1 ނަން:	
1.2 އެޑްރެސް:	
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
1.4 މޯބައިލް ނަންބަރު:	
2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު:	
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:	
2.2 އިޢުލާން އަދި ރިފަރެންސް ނަންބަރު:	
3. ލޮޓު	ހުށަހަޅުއްވާ އަގު (ޖީއެސްޓީ ނުލާ)
3.1 ނ ލޮޓު	
3.2 ރ ލޮޓު	
3.3 ބ ލޮޓު	
4. ޗެކްލިސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅާ ގޮތް :	(✓ ނުވަތަ × ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
4.1 ހ. ފުރަދިއިން ނަމައިގެން	☐
4.2 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރަންވާ ބަޔާނާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ކުރިއަށް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭއަށް ގުޅިގެން ޗެކް	☐
4.3 މާލެއިން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކަސްޓަމަރެއް	☐
4.4 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް 1 އަހަރު ދުވަހަކުވެސް އިތުރުވެފައިވާ ދަރަނިތަކެއް ނެތް	☐

5. ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު		
ފަރާތެއްގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	ހުށަހަޅާ ސޮއި ސްޓޭމް (ތާރީޚު)

ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޚުލާސާ ސޮއި ސްޓޭމް:.. ތާރީޚު
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ނަމައިގެން އަތޮޅުތެރެއަށް ޗެކްލިސްޓް ކުރުމާއި ފަރާތްތަކުން ނުހުށަހަޅާ.

އެންމެފަހު ޒިންމާދާރުވާ ބަޔަކު ގުޅުން ލިބެނެހެން ޚުލާސާ ސޮއި ސްޓޭމް: .... ތާރީޚު
އެންމެފަހު ޒިންމާދާރުވާ ބަޔަކު ގުޅުން ލިބެނެހެން ހަމަހަމަ ހުށަހަޅާ ޗެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު / ނަން	އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން)

އުޅަނދުފަހަރުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ: .... ލީޓަރުން

މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ، ހަމައެކަނި އަތޮޅުތެރޭގައި ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓާ ބޭނުންކަން އެޕްލައިސްކޮށްފައިން ޑެލިވަރ ކޮންޓްރެކްޓުން އަތޮޅުތެރެއަށް ޑެލިވަރކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

6. އިޤުރާރު

6.1 މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.

6.2 މި ބިޑަށް ކަރުދާހުގައި ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު، މިބިޑުގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެފް.އެސް.އެމް.ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި *އާއިލީގޮތުން (މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ) ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

6.4 މި ބިޑަށް ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އޮފާގެ ޤަބޫލުކުރުމަށާއި، ބިޑާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.5 މި ބިޑަށް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް، ބިޑުގެ އިންސްޓްރަކްޝަނާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.

6.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފައެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤުރާރު ވަމެވެ.

7. ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ސޮއި: ނަން: މަޤާމު: ތާރީޚު:	ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖަހައްސަވާ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައްސަވާ

އެނެކްސް 4

Bid security must be in the letter head of the issuing agency. No alterations to this format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

BID SECURITY
(Unconditional)

[Issuing Agency's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: Fuel Supplies Maldives Pvt. Ltd., FSM Building, 4th Floor, Boduthakurufaanu Magu, Male', 20026, Republic of Maldives

Date: ----------------------------------

BID SECURITY No.: ---

We have been informed that **[Name of the Bidder/Company]** is submitting the bid in reference to Tender Ref: ITB/09/2024 dated on **(date)** for supplying diesel to Fenaka Power House (N, R & L) , (Company Registration Number C358/2000)

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Invitation to Bid and Bidders Instructions, a Bid Security is required.

At the request of the Bidder, we **[Name of Issuing Agency]** hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **[Insert amount in words and in figures] [MVR 10,000]** , upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the condition of the bidders instructions and contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This Bid Security shall expire no later than **[date]** and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Signature of Issuing Agency

Designation:

Date:

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026

+9603336655

tenders@fsm·mv